

t24\_latsubgr  
(TMHPHS819jRcquKJfiKxbYiqXHgzii1NZpJ)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k11\_group\_4 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v15\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (u1\_struct\_0 (k11\_group\_4 X0) = k1\_group\_3 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0 (k1\_group\_3 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow ((m1\_subset\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (X1 \in X0))) \wedge ((v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow ((m1\_subset\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (v1\_xboole\_0 X1))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (X1 = k1\_group\_3 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow ((v15\_algstr\_0 X2) \wedge (m1\_group\_2 X2 X0)))) \quad (4)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 (k11\_group\_4 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_group\_2 X2 X0) \Rightarrow ((X1 = X2) \Rightarrow ((v15\_algstr\_0 X2) \wedge (m1\_group\_2 X2 X0))))))$$